

**1172.**

Na osnovu člana 24 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19), Vlada Crne Gore je 30. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**UREDBU**  
**O NAČINU SPROVOĐENJA NABAVKI ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA**  
**PREDSTAVNIŠTVA CRNE GORE U INOSTRANSTVU**

**Član 1**

Ovom uredbom propisuje se način sprovođenja nabavki roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 40.000,00 eura, odnosno nabavki radova čija je procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 eura (u daljem tekstu: nabavke), kao i izvještavanje o sprovedenim nabavkama za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularna predstavništva).

**Član 2**

Ova uredba ne primjenjuje se na povjerljive nabavke iz člana 119 Zakona o vanjskim poslovima.

**Član 3**

Naručilac nabavke iz člana 1 ove uredbe je diplomatsko-konzularno predstavništvo.

**Član 4**

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 5**

Nabavke iz člana 1 ove uredbe naručilac sprovodi na način što pribavlja ponude od tri ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata predračun/profakturu, fiskalni račun ili ugovor u zavisnosti od vrste predmeta nabavke.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, naručilac može pribaviti cijenu ili ponudu od jednog ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova, ako:

- 1) ne postoji tržišna konkurencija iz tehničkih razloga;
- 2) je predmet nabavke umjetničko djelo;
- 3) je predmet nabavke kancelarijski materijal ili usluge kateringa (toner, papir, kancelarijski pribor, kafa, voda i dr.);
- 4) je zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, a koji nije prouzrokovao djelovanjem naručioca, neophodno realizovati predmet nabavke.

Prije upućivanja poziva za dostavljanje ponude ili prihvatanja predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora za nabavku iz st. 1 i 2 ove uredbe naručilac je dužan da pribavi saglasnost generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Procijenjena vrijednost nabavke, u smislu ove uredbe, je vrijednost nabavke sa uračunatim porezima i drugim dažbinama, zavisno od specifičnosti države u kojoj je sjedište naručioca (u daljem tekstu: država prijema), osim u slučajevima kada je naručilac oslobođen poreza i drugih dažbina.

**Član 6**

Nabavku iz člana 5 ove uredbe sprovodi šef diplomatskog-konzularnog predstavništva ili po njihovom ovlaštenju diplomata koji je raspoređen u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Nakon sprovođenja nabavke iz stava 1 ovog člana, naručilac sa ponuđačem koji je dao najpovoljniju ponudu zaključuje ugovor u pisanoj formi ili prihvata račun ili drugi osnov za plaćanje.

#### Član 7

Komunikacija povodom obavljanja poslova nabavki vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi u skladu sa propisima i opšteprihvaćenom praksom u državi prijema.

#### Član 8

Naručilac je dužan da Ministarstvu dostavi statistički izvještaj o sprovedenim nabavkama, najkasnije do 20. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo.

#### Član 9

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vrstama postupaka javnih nabavki i načinu njihovog sprovođenja za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu („Službeni list CG“, broj 82/17).

#### Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-3737

Podgorica, 30. jula 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1173.**

Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG”, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18 i 48/18), Vlada Crne Gore je 30. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

#### **ODLUKU**

### **O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST**

#### **Član 1**

U Odluci o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost („Službeni list CG”, br. 65/18 i 58/19) u članu 2 stav 1 tačka 2 podtačka 7 mijenja se i glasi:

“7) Jovanka Krunić, stručna saradnica u Specijalnom državnom tužilaštvu, koordinatorka za oblast borbe protiv organizovanog kriminala,”.

#### **Član 2**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-3740

Podgorica, 30. jula 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1174.**

Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG”, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18 i 48/18), Vlada Crne Gore je 30. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

#### **ODLUKU**

### **O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 5 - JAVNE NABAVKE**

#### **Član 1**

U Odluci o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 - Javne nabavke („Službeni list CG”, broj 65/18) u članu 2 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. šefica Radne grupe

Jelena Jovetić, generalna direktorica u Ministarstvu finansija.”.

U tački 2 podtač. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

“2) Luka Dedić, samostalni savjetnik u Kancelariji za evropske integracije,

3) Farisa Kurpejović, načelnica u Ministarstvu finansija”.

U podtački 7 riječi: „načelnica odjeljenja u Upravi za javne nabavke” zamjenjuju se riječima: „načelnica u Ministarstvu finansija”.

#### **Član 2**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-3749

Podgorica, 30. jula 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1175.**

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU  
O DOPUNI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE  
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU,  
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

**Član 1**

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 62/20 i 83/20) u članu 1 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) ograničavanje okupljanja građana, radi održavanja javnih priredbi i drugih kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala, na otvorenom javnom mjestu do 100, a u zatvorenom do 50 lica, uz obavezu organizatora da obezbijedi:

- njihovo održavanje, bez mogućnosti stajanja,
- poštovanje fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva,
- nošenje zaštitnih maski,
- dezinfekciju ruku odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom, prilikom dolaska na mjesto njihovog održavanja;"

**Član 2**

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/1232  
Podgorica, 1. septembra 2020. godine

Ministar,  
**dr Kenan Hrapović, s.r.**

**1176.**

Na osnovu člana 19 stav 5 Zakona o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**PRAVILNIK  
O BLIŽIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PROSTORIJE  
PRIVREDNOG DRUŠTVA, DRUGOG PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA KOJI  
OBAVLJAJU DJELATNOST ZAŠTITE, SPECIJALNA VOZILA I  
OPREMA ZA BEZBJEDNO VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE STVARI U  
TRANSPORTU I NAČINU VRŠENJA TIH POSLOVA**

**I. OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispunjavaju prostorije privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, kao i specijalna vozila i oprema za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu (pratnja novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti i dr.) i način vršenja poslova zaštite stvari u transportu.

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**II. PROSTORIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA, DRUGOG PRAVNOG LICA I  
PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST ZAŠTITE**

**Član 3**

Prostorije privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite treba da ispunjavaju sljedeće uslove, i to da imaju: prostor za rad i prijem stranaka, sanitarni čvor i arhivu.

Prostorije iz stava 1 ovog člana ne mogu biti istovremeno i prostor za stanovanje.

**Član 4**

Prostorije privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite treba da budu opremljene neophodnom kancelarijskom opremom za rad i prijem stranaka.

**Član 5**

Prostorije privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite u kojima se čuva vatreno oružje i municija treba da ispunjavaju sljedeće uslove, i to:

1) prozori, ako postoje, treba da su zaštićeni metalnom mrežom sa spoljašnje strane prozora, metalnim kutijama dimenzija 10 x 10 mm ili šipkama debljine najmanje 10 mm i maksimalnom veličinom otvora 80 x 80 mm, pri čemu najveći razmak između metalnih kutija ili šipki može biti do 80 mm, a između horizontalnog metalnog ukrućenja većeg profila od dimenzija metalnih kutija ili šipki do 100 mm;

2) vrata prema spoljašnjem prostoru treba da budu zaštićena metalnom mrežom sa spoljašnje strane, metalnim kutijama dimenzija 10 x 10 mm ili šipkama debljine najmanje 10 mm i maksimalnom veličinom otvora 80 x 80 mm, pri čemu najveći razmak između metalnih kutija ili šipki može biti do 80 mm, a između horizontalnog metalnog ukrućenja većeg profila od dimenzija metalnih kutija ili šipki do 100 mm, pri čemu metalna mreža, odnosno okvir sa rešetkama mora jednim krajem biti učvršćen za spoljašnji nosivi zid, a drugi kraj zaključan sa dvije brave;

3) spoljašnji zidovi i plafon treba da budu sagrađeni od tvrdog materijala (opeka, beton, kamen i dr.).

Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, prozori i vrata treba da budu zaštićeni sa spoljašnje strane otvora mehaničkom zaštitom izrađenom po principu blind sistema mehaničkog obezbjeđenja.

Ulazi u prostorije za čuvanje vatrenog oružja i municije moraju biti stalno osvijetljeni.

### III. SPECIJALNO VOZILO I OPREMA ZA BEZBJEDNO VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE STVARI U TRANSPORTU I NAČIN VRŠENJA POSLOVA ZAŠTITE STVARI U TRANSPORTU

#### Član 6

Specijalno vozilo koje se koristi za vršenje poslova zaštite stvari u transport, u zavisnosti od procjene i iznosa gotovog novca i drugih vrijednosti koje se prevoze, treba da bude blindirano ili prilagođeno.

Blindirano vozilo, odnosno prilagođeno vozilo, treba da ima stepen balističke zaštite u skladu sa domaćim ili međunarodnim standardima iz ove oblasti, da je izrađeno i opremljeno na način koji sprječava neovlašćen pristup stvarima koje se prevoze, njihovo otvaranje, oštećenje ili otuđenje i da posjeduje poseban sertifikat izdat u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

#### Član 7

Unutar blindiranog vozila treba da postoje najmanje dva odvojena prostora, i to:

- prostor za vozača i pratioce vrijednosti, i
- prostor za stvari u transportu.

Pregrade koje odvajaju prostor za vozača i pratioce vrijednosti i prostor za stvari u transportu treba da budu istog stepena zaštite kao i blindirano vozilo, u skladu sa tehničkom dokumentacijom vozila.

Unutar prilagođenog vozila treba da postoji najmanje jedan odvojen prostor, i to:

- prostor za sigurnosnu metalnu kasu, ili
- prostor za smještaj sigurnosnih kofera, sigurnosnih torbi i sigurnosnih vreća ili kesa.

#### Član 8

Blindirano vozilo treba da bude opremljeno:

- 1) tehničkim uređajima i sredstvima koji sprječavaju neovlašćeni ulazak u blindirano vozilo, otkrivaju, bilježe i dojavljuju pokušaj neovlašćenog ili nasilnog ulaska u vozilo;
- 2) sistemom za globalno pozicioniranje vozila - GPS priključenim na operativni centar;
- 3) mobilnim telefonom i sredstvom radio - veze;
- 4) sredstvima za gašenje požara, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.

Prilagođeno vozilo treba da bude opremljeno:

- 1) sistemom za globalno pozicioniranje vozila - GPS priključenim na operativni centar;
- 2) mobilnim telefonom ili sredstvom radio - veze;
- 3) panik tasterom priključenim na operativni centar;
- 4) sredstvima za gašenje požara, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.

Pored opreme iz st. 1 i 2 ovog člana, blindirano i prilagođeno vozilo mogu da imaju i sigurnosni sef koji je integrisani dio vozila i koji treba da bude izrađen na način da sprječava nasilno otvaranje, oštećenje i otuđenje, a da se pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom.

#### Član 9

Blindirano i prilagođeno vozilo na vidnom mjestu treba da imaju uočljivo istaknut natpis: „PRATNJA NOVCA, HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRAGOCJENOSTI“.

#### Član 10

Za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu koriste se sigurnosni kofer, sigurnosne torbe, sigurnosne kese i vreće.

#### Član 11

Sigurnosni kofer treba da bude opremljen:

- na način da sprječava nasilno otvaranje, oštećenje i otuđenje, a da se pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom,
- integrisanim sistemom elektrohemijske zaštite, GPS-om, principom otvaranja sa dva nezavisna ključa, panik tasterom za pratioca vrijednosti, a njegove karakteristike se potvrđuju sertifikatom proizvođača.

Ukupna težina sigurnosnog kofera i stvari koje se u njemu prenose ne može biti veća od 15 kg.

#### Član 12

Sigurnosna torba treba da bude opremljena na način:

- da sprječava lako otvaranje, oštećenje i otuđenje, a da se pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom,
- da posjeduje sistem za globalno pozicioniranje - GPS, povezan na operativni centar.

Ukupna težina sigurnosne torbe i stvari koje se u njoj prenose ne može biti veća od 15 kg.

Izuzetno od stava 1 ovog člana sigurnosna torba može da bude opremljena elektrohemijskim sredstvima, čije karakteristike se potvrđuju sertifikatom proizvođača.

#### Član 13

Sigurnosne kese namijenjene su za transport novca i hartija od vrijednosti.

Sigurnosna kesa treba da posjeduje svoj broj, kako na kesi tako i na odresku o prijemu koji može biti i kodiran.

Sigurnosna kesa mora da bude neprozirna, a varovi kese treba da posjeduju veliku otpornost i da ih je nemoguće otvoriti bez mehaničkog oštećenja.

Zatvaranje sigurnosne kese mora da se vrši uz pomoć sigurnosne ljepljive trake, koja onemogućava nasilno otvaranje, čija otpornost je takva da se bez vidljivog oštećenja ne može otvoriti ni na niskim (-30°C), niti na visokim (+50°C) temperaturama.

#### Član 14

Sigurnosne vreće namijenjene su za transport novca i mogu biti platnene i PVC sigurnosne vreće.

Platnene sigurnosne vreće namijenjene su za transport metalnog i papirnog novca i moraju da budu izrađene od sirovog, pamučnog platna, da budu ojačane duplim štepom i da imaju mogućnost recikliranja.

PVC sigurnosne vreće namijenjene su za transport metalnog novca, izrađene su od višeslojnog neprovidnog materijala, debljine 200 mikrona i dimenzija 90 x 40 x 15 mm, moraju da imaju dva reda rupa, na kojima se prilikom zatvaranja provlači sigurnosna vezica kako bi sadržaj u vreći bio što bolje obezbijeđen.

Zatvaranje platnene i PVC sigurnosne vreće vrši se uz pomoć sigurnosnih vezica.

#### Član 15

Poslove prevoza i zaštite stvari u transportu koji se prevoze blindiranim vozilom vrše najmanje dva naoružana pratioca vrijednosti od kojih je jedan vozač, a stvari koje se prevoze



treba da budu smještene u sigurnosni sef, sigurnosni kofer, sigurnosnu torbu ili sigurnosne kese ili vreće.

Prilikom prenosa i prevoza stvari u sigurnosnom koferu, sigurnosnoj torbi, sigurnosnoj kesi ili vreći (novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti i dr.) od mjesta preuzimanja do mjesta predaje ili do specijalnog vozila, pratilac vrijednosti koji prenosi sigurnosni kofer, sigurnosnu torbu, ili sigurnosnu kesu ili vreću mora kod sebe imati panik taster sa GPS pozicioniranjem, povezan na operativni centar.

Prenos i prevoz stvari u sigurnosnim koferima, sigurnosnim torbama, sigurnosnim vrećama ili kesama vrši najmanje jedan naoružani pratilac vrijednosti koji može da nosi samo jedan sigurnosni kofer, sigurnosnu torbu ili sigurnosnu kesu ili vreću, koji ne smiju biti mehanički vezani za pratioca vrijednosti.

Prilikom vršenja prevoza i zaštite stvari u transportu, kao i prilikom vršenja prenosa stvari u sigurnosnim koferima, sigurnosnim torbama, sigurnosnim vrećama ili kesama, pratioci vrijednosti iz st. 2 i 3 ovog člana, naoružani su poluautomatskim kratkim vatrenim oružjem i opremljeni su zaštitnim prslukom.

Pratilac vrijednosti oružje nosi na vidnom mjestu, u futroli čija boja mora biti drugačija od boje uniforme.

#### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju vozila i oprema za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu i načinu vršenja tih poslova („Službeni list CG“, broj 53/14).

##### Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

01 Broj: 040/20 - 10822/2

Podgorica, 29. jula 2020. godine

Ministar,  
**Mevludin Nuhodžić, s.r.**